

**Tsebe e e tshwanetse go tladiwa ke Ngwana (PSC- child)**

**Tswee tswee tshwaya ka fa tlase ga setlhogo se se go tshwanelang go di feta:**

	GA NKE	NAKO NNGWE	GANTSI
1. Ke ngongorega ka botlhoko le ditlhabi	1. _____	_____	_____
2. Ke nna nako e ntsi ke le nosi	2. _____	_____	_____
3. Ke lapa ka pela, ga ke na matla	3. _____	_____	_____
4. Ke a suta suta ga ke a iketla	4. _____	_____	_____
5. Ke na le mathata le morutabana	5. _____	_____	_____
6. Ke na le kgatlhego e nnye mo sekolong	6. _____	_____	_____
7. Ke nna ekete ke kgorometswa ke sengwe	7. _____	_____	_____
8. Ke nna ke etile mogopolo	8. _____	_____	_____
9. ke iteega tsebe motlhofo	9. _____	_____	_____
10. ke tshaba diemo tse dintšha	10. _____	_____	_____
11. ke a hutsafala, ga ke itumele	11. _____	_____	_____
12. Ke tenega tenega fela le go sa itumeleng	12. _____	_____	_____
13. Ga ke na tsholofelo	13. _____	_____	_____
14. Tihaloganyo yame ga e kgone go nna mo selong sele sengwe fela	14. _____	_____	_____
15. Ga ke kgatlhwe thata ke ditsala	15. _____	_____	_____
16. Ke lwantsha bana ba bangwe	16. _____	_____	_____
17. Ke lofela sekolo	17. _____	_____	_____
18. Maduo a me a sekolo a wela tlase	18. _____	_____	_____
19. Ke itebela ko tlase	19. _____	_____	_____
20. Ke ya ngakeng mme ga e bone sepe	20. _____	_____	_____

	<b>GA NKE</b>	<b>NAKO NNGWE</b>	<b>GANTSI</b>
21. Ke palelwa ke go robala	21. _____	_____	_____
22. Ke akanya thata	22. _____	_____	_____
23. Ke batla go nna le motsadi wame go feta pele	23. _____	_____	_____
24. Ke tsaya gore ke motho yo o sa siamang	24. _____	_____	_____
25. Ke itsenya mo diphatseng le go sa tlhokafale	25. _____	_____	_____
26. Ke gobala gantsi	26. _____	_____	_____
27. Ga ke natefelelwe	27. _____	_____	_____
28. Ke itsaya jaaka bana ba bannye mo go nna	28. _____	_____	_____
29. Ga ke reetse melao	29. _____	_____	_____
30. Ga ke supe maikutlo	30. _____	_____	_____
31. Ga ke na sepe le maikutlo a ba bangwe	31. _____	_____	_____
32. Ke rumola ba bangwe	32. _____	_____	_____
33. Ke pateletsa ba bangwe melato yame	33. _____	_____	_____
34. Ke nna ke tsaya dilo tse eseng tsame	34. _____	_____	_____
35. Ke gana go tlhakanela/amogana dilo	35. _____	_____	_____